

Simple Is the Doctrine of Jesus Christ

By President Henry B. Eyring
Second Counselor in the First Presidency

Ang Doktrina ni Jesukristo Yano

Ni Presidente Henry B. Eyring
Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

October 2024 general conference

I bear witness of the sacred work of teaching Heavenly Father's children the simple doctrine of Jesus Christ.

All of us have family members we love who are being tempted and tried by the seemingly constant forces of Satan, the destroyer, who would make all God's children miserable. For many of us, there have been sleepless nights. We have tried to surround the people who are at risk with every force for good. We have pled in prayer for them. We have loved them. We have set the best example we could.

Alma, a wise prophet from ancient times, faced similar trials. The people he led and loved were frequently under attack by a ferocious enemy, yet they were still trying to rear righteous children in a world of wickedness. Alma felt his only hope of victory was a force which at times we underestimate and often use too little. He pled for God's help.

Alma knew that for God to help, repentance was required by those he led, as well as his adversaries. Thus, he opted for a different approach to battle.

The Book of Mormon describes it this way: "And now, as the preaching of the word had a great tendency to lead the people to do that which was just—yea, it had ... more powerful effect upon the minds of the people than the sword, or

Ako mosaksi sa sagrado nga buhat sa pagtudlo sa mga anak sa Langitnong Amahan sa yano nga doktrina ni Jesukristo.

Kitang tanan adunay mga sakop sa pamilya nga atong gihigugma kinsa gitental ug gisulayan sa daw kanunay nga mga pwersa ni Satanas, ang tiglaglag, kinsa buot nga mamiserable ang tanang mga anak sa Dios. Alang sa kadaghanan kanato, may mga gabii nga dili makatulog. Kita misulay nga palibotan ang mga tawo nga name-ligro sa matag pwersa alang sa kaayohan. Kita nangamuyo diha sa pag-ampo ngadto kanila. Kita nahigugma kanila. Kita nagpakita sa labing maayo nga ehemplo nga atong mahimo.

Si Alma, usa ka maalamon nga propeta gikan sa karaang mga panahon, miatubang sa susama nga mga pagsulay. Ang mga tawo nga iyang gipangulohan ug gihigugma kanunay nga giatake sa usa ka mabangis nga kaaway, apan sila nan-ingkamot gihapon sa pagpadako og matarong nga mga anak sa usa ka kalibotan sa pagkad-aotan. Gibati ni Alma nga ang iyang bugtong nga paglaom sa kadaogan mao ang usa ka pwersa nga kita usahay mopakaubos ug kasagaran dili kaayo gamiton. Nangamuyo siya alang sa tabang sa Dios.

Si Alma nasayod nga aron ang Dios motabang, ang paghinulsol gikinahanglan niadtong iyang gipangulohan, ingon man sa iyang mga kaaway. Sa ingon, mipili siya og lahi nga pamaagi kaysa pagpakiggubat.

Ang Basahon ni Mormon mihulagway niana niini nga paagi: "Ug karon, kay ang pagsangyaw sa pulong adunay dakong kalagmitan nga modala sa katawhan sa pagbuhat niana nga makiangayon—oo, kini adunay mas dako nga

anything else, which had happened unto them—therefore Alma thought it was expedient that they should try the virtue of the word of God.”

The word of God is the doctrine taught by Jesus Christ and by His prophets. Alma knew that the words of doctrine had great power.

In the 18th section of the Doctrine and Covenants, the Lord revealed the foundation of His doctrine:

“For, behold, I command all men everywhere to repent. ...

“For, behold, the Lord your Redeemer suffered death in the flesh; wherefore he suffered the pain of all men, that all men might repent and come unto him.

“And he hath risen again from the dead, that he might bring all men unto him, on conditions of repentance.”

“And you shall fall down and worship the Father in my name.

“... You must repent and be baptized, in the name of Jesus Christ.”

“Ask the Father in my name in faith, believing that you shall receive, and you shall have the Holy Ghost.”

“And now, after ... you have received this, you must keep my commandments in all things.”

“Take upon you the name of Christ, and speak the truth in soberness.

“And as many as repent and are baptized in my name, which is Jesus Christ, and endure to the end, the same shall be saved.”

In those few passages, the Savior gives us the perfect example of how we should teach His doctrine. This doctrine is that faith in the Lord Jesus Christ, repentance, baptism, receiving the gift of the Holy Ghost, and enduring to the end blesses all of God’s children.

As we teach these principles to those we love, the Holy Ghost will help us to know the truth. Because we need the promptings of the Holy Ghost, we must avoid speculation or personal interpretation that goes beyond teaching true doctrine.

epekto diha sa mga hunahuna sa katawhan kay sa espada, o sa bisan unsa pa, nga nahitabo kanila—busa si Alma naghunahuna nga maayong sulayan nila ang gahom sa pulong sa Dios.”

Ang pulong sa Dios mao ang doktrina nga gitudlo ni Jesukristo ug sa Iyang mga propeta. Si Alma nasayod nga ang mga pulong sa doktrina may dakong gahom.

Saika-18 nga seksiyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo mipadayag sa pundasyon sa Iyang doktrina:

“Kay, tan-awa, Ako nagsugo sa tanan nga mga tawo sa tanan nga dapit sa paghinulsol. ...

“Kay, tan-awa, ang Ginoo nga imong Manunubos nag-antos sa kamatayon diha sa unod; busa siya nag-antos sa kasakit sa tanan nga mga tawo, nga unta ang tanan nga mga tawo maghinulsol ug moduol ngadto kaniya.

“Ug siya nabanhaw pag-usab gikan sa patay, nga siya unta modala sa tanan nga mga tawo ngadto kaniya, sa mga kondisyon sa paghinulsol.”

“Ug kamo moluhod ug mosimba sa Amahan pinaagi sa akong ngalan.

“... Kamo kinahanglan gayod maghinulsol ug magpabunyang, diha sa ngalan ni Jesukristo.”

“Pangayo sa Amahan pinaagi sa akong ngalan, sa hugot nga pagtuo nga ikaw makadawat, ug ikaw makabaton sa Espiritu Santo.”

“Ug karon, human kamo makadawat niini, kamo kinahanglan gayod maghupot sa akong mga sugo diha sa tanan nga mga butang.”

“Dad-a diha kanimo ang ngalan ni Kristo, ug pamulong sa kamatuoran diha sa pagkamalig-dong.

“Ug kutob sa naghinulsol ug nabunyagan diha sa akong ngalan, nga si Jesukristo, ug mola-hutay ngadto sa kataposan, ang mao maluwas.”

Niadto nga pipila ka tudling, ang Manlu-luwas naghatag kanato sa hingpit nga ehemplo kon kinahanglan unsaon nato pagtudlo ang Iyang doktrina. Kini nga doktrina mao nga ang hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo, paghinulsol, bunyang, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, ug paglahutay hangtod sa kataposan mopanalangin sa tanang anak sa Dios.

Samtang itudlo nato kini nga mga baroganan ngadto niadtong atong gihigugma, ang Espiritu Santo motabang kanato nga masayod sa kamatuoran. Tungod kay kita nagkinahanglan sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo, kita kinahanglang molikay sa pagpangagpas o personal nga interpretasyon nga molapas sa pagtudlo sa tinuod nga

That can be hard to do when you love the person you are trying to influence. He or she may have ignored the doctrine that has been taught. It is tempting to try something new or sensational. But the Holy Ghost will reveal the spirit of truth only as we are cautious and careful not to go beyond teaching true doctrine. One of the surest ways to avoid even getting near false doctrine is to choose to be simple in our teaching. Safety is gained by that simplicity, and little is lost.

Teaching simply allows us to share the saving doctrine early on, while children remain untouched by the deceiver's temptations that will later confront them, long before the truths they need to learn are drowned out by the noise of social media, peers, and their own personal struggles. We should seize every opportunity to share the teachings of Jesus Christ with children. These teaching moments are precious and far fewer compared to the relentless efforts of opposing forces. For every hour spent instilling doctrine into a child's life, there are countless hours of opposition filled with messages and images that challenge or ignore those saving truths.

Some of you may wonder whether it might be better to draw your children closer to you through having fun, or you may ask whether the child may start to feel overwhelmed by your teachings. Instead, we should consider, "With so little time and so few opportunities, what words of doctrine can I share that will strengthen them against the inevitable challenges to their faith?" The words you share today could be the ones they carry with them, and today will soon pass.

I have always admired my great-grandmother Mary Bommeli's devotion to sharing the

doktrina.

Kana mahimong lisod buhaton kon gihigugma ninyo ang tawo nga inyong gipaningkamotan nga maimpluwensiya. Siya mahimong mibaliwala sa doktrina nga gitudlo. Kini makapatental sa pagsulay og bag-ong butang o makapahinam. Apan ang Espiritu Santo mopadayag lamang sa espiritu sa kamatuoran kon kita magmatngon ug magmabinantayon nga dili molapas sa pagtudlo sa tinuod nga doktrina. Usa sa labing segurado nga mga pamaagi sa paglikay nga maduol sa sayop nga doktrina mao ang pagpili nga mahimong yano sa atong pagtudlo. Ang kahilwasan maangkon pinaagi niana nga pagkayano, ug gamay ang mawala.

Ang yano nga pagtudlo magtugot kanato sa pagpakigbahin sa makaluwas nga doktrina sa sayo pa, samtang ang mga bata nagpabilin nga wala matandog sa mga tentasyon sa tiglimbong nga moatubang kanila sa kaulahian, samtang ang mga kamatuoran nga kinahanglan nilang makat-onan layo pa sa pagkalumos sa kasaba sa social media, mga kaedad, ug sa ilang kaugalingong personal nga mga pakigbisog. Kinahanglang pahimuslan nato ang matag kahigayonan sa pagpakigbahin sa mga pagtulun-an ni Jesukristo ngadto sa mga bata. Kini nga mga gutlo sa pagtudlo bililhon ug mas gamay kon itandi sa walay hunong nga mga paningkamot sa kaatbang nga mga pwersa. Alang sa matag oras nga gigahin sa pagsilsil og doktrina ngadto sa kinabuhi sa usa ka bata, adunay dili maihap nga mga oras sa oposisyon nga napuno sa mga mensahe ug mga imahe nga naghagit o nagbaliwala niadtong makaluwas nga mga kamatuoran.

Mahimong maghunahuna ang pipila kaninyo kon mas maayo ba nga mas mapaduol ang inyong mga anak kaninyo pinaagi sa paglingaw-lingaw, o tingali mangutana kamo kon ang bata magsugod sa pagbati nga nabug-atan sa inyong mga pagtulun-an. Hinuon, kinahanglang hunahunaon nato, "Uban sa gamay kaayo nga panahon ug diyutay kaayo nga mga kahigayonan, unsa man nga mga pulong sa doktrina ang akong mapakigbahin nga makapalig-on kanila batok sa dili malikayan nga mga pag-ataki sa ilang hugot nga pagtuo?" Ang mga pulong nga inyong ipakigbahin karon mahimong mao ang mga pulong nga ilang mahinumdoman, ug ang karon mola-bay sa dili madugay.

Kanunay nakong gidayeg ang debosyon sa akong lola sa tuhod nga si Mary Bommeli sa pag-

doctrine of Jesus Christ. Her family was taught by missionaries in Switzerland when she was 24.

After being baptized, Mary desired to join the Saints in America, so she made her way from Switzerland to Berlin and found work with a woman who employed her to weave cloth for the family's clothing. Mary lived in a servant's room and set up her loom in the home's living area.

At that time, teaching the doctrine of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints was illegal in Berlin. But Mary found she could not keep from sharing the things she had learned. The woman of the house and her friends would gather around the loom to hear Mary teach. She spoke of the appearance of Heavenly Father and Jesus Christ to Joseph Smith, the visitation of angels, and the Book of Mormon. Remembering the accounts of Alma, she taught about the doctrine of the Resurrection. She testified that families can be reunited in the celestial kingdom.

Mary's enthusiasm to share the doctrine of the restored gospel soon caused trouble. It was not long before the police took Mary off to jail. On the way, she asked the policeman for the name of the judge she was to appear before the next morning. She also asked about his family and if he was a good father and husband. The policeman described the judge as a man of the world.

In the jail, Mary requested a pencil and some paper. She spent the night writing a letter to the judge, bearing witness to the Resurrection of Jesus Christ as described in the Book of Mormon, discussing the spirit world, and explaining repentance. She suggested that the judge would need time to reflect on his life before facing final judgment. She wrote that she knew he had much to repent of, much which would deeply sadden his family and bring him great sorrow. In the morning, when she had finished her letter, she gave it to the policeman and asked him to deliver it to the judge, and he agreed to do so.

pakigbahin sa doktrina ni Jesukristo. Ang iyang pamilya gitudloan sa mga misyonaryo didto sa Switzerland sa dihang siya 24 anyos.

Human mabunyagan, si Mary nagtinguha sa pag-apil sa mga Santos sa Amerika, busa siya mibiyahé gikan sa Switzerland paingon sa Berlin ug nakakaplag og trabaho sa usa ka babaye kinsa miempleyo kaniya sa paghablon og panapton alang sa sinina sa pamilya. Si Mary nagpuyo sa lawak alang sa sulugoon ug mipahimutang sa iyang hablonan sa sala sa balay.

Niadtong panahona, supak sa balaod ang pagtudlo sa doktrina sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw didto sa Berlin. Apan nakaplagan ni Mary nga dili siya makapugong sa pagpakigbahin sa mga butang nga iyang nakat-onan. Ang babaye nga miempleyo kaniya ug ang iyang mga higala magpundok libot sa hablonan aron maminaw ni Mary nga magtudlo. Siya namulong kabahin sa pagpakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ngadto ni Joseph Smith, sa pagbisita sa mga anghel, ug sa Basahon ni Mormon. Nahinumdom sa mga asoy ni Alma, mitudlo siya mahitungod sa doktrina sa Pagkabanhaw. Siya mipamatuod nga ang mga pamilya mahimong mahiusa pag-usab sa celestial nga gingharian.

Ang kadasig ni Mary sa pagpakigbahin sa doktrina sa gipahiuli nga ebanghelyo sa wala madugay nakahimo og kagubot. Wala madugay nga gikuha si Mary sa pulis aron ibilanggo. Padulong didto, nangutana siya sa pulis sa ngalan sa huwes nga iyang atubangon pagkasunod buntag. Nangutana usab siya bahin sa iyang pamilya ug kon siya usa ba ka maayong amahan ug bana. Ang pulis mihulagway sa huwes isip usa ka makasasala nga tawo.

Sa bilanggoan, si Mary nangayo og lapis ug pipila ka papel. Siya migahin sa gabii sa pagsulat og usa ka sulat ngadto sa huwes, nagsaksi sa Pagkabanhaw ni Jesukristo sama sa gihulagway diha sa Basahon ni Mormon, naghisgot sa kalibotan sa espiritu, ug nagpasabot sa paghinulsol. Gisugyot niya nga ang huwes magkinahanglan og panahon sa pagpamalandong sa iyang kinabuhi sa dili pa moatubang sa kataposang paghukom. Siya misulat nga siya nakahibalo nga siya adunay daghang angayan nga hinulsolan, daghan nga makapaguol gayod sa iyang pamilya ug makahatag kaniya og hilabihan nga kasubo. Pagkabuntag, sa dihang nahuman na niya ang iyang sulat, gihatag niya kini ngadto sa pulis ug gihangyo siya nga ihatod

Later, the policeman was summoned by the judge to his office. The letter Mary had written was irrefutable evidence that she was teaching the doctrine of the restored gospel and, by so doing, breaking the law. However, it wasn't long before the policeman returned to Mary's cell. He told her that all charges were dismissed and that she was free to go. Her teaching the doctrine of the restored gospel of Jesus Christ had caused her to be cast into jail. And her declaring the doctrine of repentance to the judge got her cast out of jail.

Mary Bommeli's teaching did not end with her release. The record of her words passed true doctrine down through generations yet unborn. Her belief that even a new convert could teach the doctrine of Jesus Christ has ensured that her descendants will be strengthened in their own battles.

As we do our best to teach those we love about the doctrine of Jesus Christ, some may still not respond. Doubts may creep into your mind. You might question whether you know the Savior's doctrine well enough to teach it effectively. And if you've already made attempts to teach it, you may wonder why the positive effects aren't more visible. Don't give in to those doubts. Turn to God for help.

"Yea, and cry unto God for all thy support; ... let the affections of thy heart be placed upon the Lord forever."

"And now I would that ye should be humble, and be submissive and gentle; easy to be entreated; full of patience and long-suffering; being temperate in all things; being diligent in keeping the commandments of God at all times; asking for whatsoever things ye stand in need, both spiritual and temporal; always returning thanks unto God for whatsoever things ye do receive."

kini ngadto sa huwes, ug miuyon siya sa pagbuhat niini.

Pagkataudtaod, ang pulis gipatawag sa huwes ngadto sa iyang buhatan. Ang sulat nga gihi-mo ni Mary dili malalis nga ebidensya nga siya nagtudlo sa doktrina sa gipahiuli nga ebanghelyo ug, sa pagbuhat niana, nagsupak sa balaod. Apan, wala madugay ang pulis mibalik sa selda ni Mary. Siya miingon kaniya nga ang tanan nga demanda gihunong ug nga siya gawasnon nang makalakaw. Ang iyang pagtudlo sa doktrina sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo nakahimo kaniya nga mabalhog sa bilanggoan. Ug ang iyang pagpahayag sa doktrina sa paghinulsol ngadto sa huwes mao ang nakapagawas kaniya sa bilanggoan.

Ang pagtudlo ni Mary Bommeli wala matapos human nga siya nakagawas. Ang rekord sa iyang mga pulong mipreserbar sa tinuod nga doktrina ngadto sa mga henerasyon nga wala pa matawo. Ang iyang pagtuo nga bisan ang bag-ong kinabig makatudlo sa doktrina ni Jesukristo nagsiguro nga ang iyang mga kaliwat mapalig-on sa ilang kaugalingong mga gubat sa pagbuntog sa tentasyon.

Samtang buhaton nato ang atong labing maayo sa pagtudlo niadtong atong gihigugma mahitungod sa doktrina ni Jesukristo, pipila gihapon ang dili mosanong. Ang mga pagduda mahimong mosulod sa inyong hunahuna. Kamo tingali mokwestiyon kon kamo nakahibalo ba pag-ayo sa doktrina sa Manluluwas aron sa pagtudlo niini sa epektibong paagi. Ug kon kamo mihimo na og mga pagsulay sa pagtudlo niini, mahimong maghunahuna kamo kon ngano nga dili kaayo makita ang positibong mga epekto. Ayaw padala niadto nga mga pagduhaduha. Dangon ngadto sa Dios alang sa tabang.

"Oo, ug pangamuyo ngadto sa Dios alang sa tanan nimong kabuhian; ... himoa nga ang tanang pagbati sa imong kasingkasing maiya sa Ginoo sa kahangtoran."

"Ug karon manghinaot ko nga magmapa-inubsanon kamo, ug magmasinugtanon ug magmalumo; sayon nga hangyoon; puno sa pailob ug mainantosan; mapugnganon sa tanang butang; makugihon nga motuman sa mga sugo sa Dios sa tanang panahon; mangayo sa bisan unsang mga butang nga inyong gikinahanglan, sa espirituwal ug sa temporal; magpasalamat kanunay sa Dios alang sa bisan unsang mga butang nga madawat ninyo."

If you pray, if you talk to God, and if you plead for His help for your loved one, and if you thank Him not only for help but for the patience and gentleness that come from not receiving all you desire right away or perhaps ever, then I promise you that you will draw closer to Him. You will become diligent and long-suffering. And then you can know that you have done all that you can to help those you love and those you pray for navigate through Satan's attempt to derail them.

“But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.”

You can find hope in the scriptural record of families. We read of those who turned away from what they were taught or who were wrestling with God for forgiveness, such as Alma the Younger, the sons of Mosiah, and Enos. In their moments of crisis, they remembered the words of their parents, words of the doctrine of Jesus Christ. Remembering saved them. Your teaching of that sacred doctrine will be remembered.

I bear witness of the sacred work of teaching Heavenly Father's children the simple doctrine of Jesus Christ, which allows us to be spiritually-cleansed and ultimately be welcomed into God's presence, to live with Him and His Son in glory forever in families. In the name of Jesus Christ, amen.

Kon kamo mag-ampo, kon kamo makig-istorya sa Dios, ug kon kamo manganamuyo sa Iyang tabang alang sa inyong hinigugma, ug kon kamo mopasalamat Kaniya dili lang sa tabang apan sa pailob ug kaaghop gumikan kay wala madawat ang tanan ninyong gitinguha diha diha dayon o tingali dili gayod madawat, ako mosaad kaninyo nga kamo mas maduol ngadto Kaniya. Kamo mahimong makugihon ug mainantuson. Ug dayon kamo masayod nga inyong gibuhat ang tanan nga inyong mahimo sa pagtabang niadtong inyong gihigugma ug niadtong inyong giampo sa pagsagubang latas sa pagsulay ni Satanas sa pagpugong sa ilang pag-uswag.

“Apan kadtong nagahulat sa Ginoo magabag-o sa ilang kusog; sila manlupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila; sila manalagan, ug dili makapuyan: sila manlakaw, ug dili mangaluya.”

Makakaplag kamo og paglaom diha sa talaan sa kasulatan sa mga pamilya. Atong mabasa bahin niadtong kinsa mitalikod gikan sa unsay gitudlo kanila o kinsa nakigbisog sa Dios alang sa kapasayloan, sama ni Alma nga Batan-on, sa anak nga mga lalaki ni Mosiah, ug ni Enos. Sa ilang mga panahon sa kalisod, sila nahinumdom sa mga pulong sa ilang mga ginikanan, mga pulong sa doktrina ni Jesukristo. Ang paghinumdom miluwas kanila. Ang inyong pagtudlo nianang sagrado nga doktrina mahinumdoman.

Mosaksi ko sa sagradong buhat sa pagtudlo sa mga anak sa Langitnong Amahan sa yano nga doktrina ni Jesukristo, nga nagtugot kanato nga malimpyohan sa espirituhanong paagi ug sa katapusan maabiabi ngadto sa presensiya sa Dios, sa pagpuyo uban Kaniya ug sa Iyang Anak diha sa himaya hangtod sa kahangtoran uban sa atong mga pamilya. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.